

Z A P I S N I K
sa XXIX sjednice Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju
i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore 26. saziva, održane 23. jula 2018. godine

Sjednica je počela 23. jula 2018. godine u 10:30 časova.

Predsjedavao je prof. dr Petar Ivanović, predsjednik Odbora.

Sjednici su prisustvovali poslanici/e, članovi/ce Odbora: Marija Čatović, mr Sanja Pavićević, Ana Nikolić.

Sjednici nijesu prisustvovali članovi Odbora: dr Predrag Sekulić, Mirsad Murić i Genci Nimanbegu.

U skladu sa članom 65 stav 2 sjednici su prisustvovali poslanici: Danijel Živković, Bogdan Fatić i Adrijan Vuksanović.

Sjednici su, u svojstvu predlagača, prisustvovali: Pavle Radulović, ministar održivog razvoja i turizma i Dragana Čenić i mr Ivana Vojinović, generalne direktorice u Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

Rad sjednice nijesu pratili predstavnici medija.

Pošto je konstatovano da postoji kvorum za rad i punovažno odlučivanje, za sjednicu je utvrđen sljedeći

DNEVNI RED:

-usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Odbora-

-usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Odbora-

-usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Odbora-

1. Utvrđivanje amandmana Odbora i izjašnjavanje o Predlogu odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore;
2. Utvrđivanje amandmana Odbora i izjašnjavanje o Predlogu odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka „Prokletije“;
3. Izjašnjavanje o Predlogu zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu;
4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine;
5. Tekuća pitanja.

Zapisnici sa 24, 25 i 26 sjednice usvojeni su jednoglasno.

1. **Prva tačka dnevnog reda – UTVRĐIVANJE AMANDMANA ODBORA I IZJAŠNENJA NA PREDLOG ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA POSEBNE NAMJENE ZA OBALNO PODRUČJE CRNE GORE**

Prof. dr Petar Ivanović, predsjednik Odbora u uvodnom izlaganju navodi da je Odbor imao intenzivnu komunikaciju sa Ministarstvom radi pripreme amandmana. Predsjednik je obrazložio da je potrebno utvrditi amandmane Odbora radi otklanjanja pravno-tehničkih nedostataka i usklađivanja plana sa važećim strateškim dokumentima.

Nakon obrazloženja, Odbor je jednoglasno odlučio da na Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore, na osnovu člana 148 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, podnese sljedeće amandmane:

AMANDMAN I

Na podnaslovnoj strani Knjige „Analiza postojećeg stanja“, ispod naslova dodaju se riječi: „Knjiga 1“.

Objasnenje

Amandman se predlaže radi tehničkoj usaglašavanja sa ostalim djelovima Plana.

AMANDMAN II

U potpoglavlju „5.9. KARAKTERISTIKE FLORE I FAUNE I MORSKI BIODIVERZITET“, podnaslovu „Fauna“, na kraju pasusa 1, i podnaslovu „Morske ribe“, pasusu 1, riječi : „ i na Natura 2000 spisku.“, zamjenjuju se riječima: „na aneksima Direktiva iz oblasti zaštite prirode“.

Objasnenje

Amandman se predlaže radi preciziranja odredbe i nedvosmislenog tumačenja. NATURA 2000 mreža još uvijek nije uspostavljena a uspostavljanje će biti bazirano na odredbama Direktive o staništima i Direktive o pticama.

AMANDMAN III

U podnaslovu „PREGLED OSNOVNIH TIPOVA VEGETACIJE KOPNENOG DIJELA OBALNE ZONE I KARAKTERISTIČNIH ELEMENATA FAUNE“, u pasusu 4, prije riječi: „*Vincetoxicum huteri*“, dodaju se riječi: „Huterova divlja papričica“.

Objasnenje

Amandmanom se uvodi i narodni naziv, pored latinskog naziva radi usaglašavanja sa ostalim tekstom.

AMANDMAN IV

U potpoglavlju „6.7. RIBARSTVO I MARIKULTURA“, u pasusu 1, riječi „(„Sl. list CG“, br. 17/07)“, zamjenjuju se riječima: „(„Sl. list CG“, br. 17/07, 06/08 i 40/11).

U pasusu 5 riječi: „(letnjom tratom i polandarom potegačom)“ i „(uglavnom polandarom)“, brišu se.

Objasnenje

Amandman se predlaže radi pravno-tehničkog usaglašavanja teksta.

AMANDMAN V

U potpoglavlju „13.5. ANALIZA STANJA ŽIVOTNE SREDINE“, podnaslovu „Zagađenost vazduha“, u pasusu 4, riječi: „(„Sl. list CG“ br. 25/10 od 05.05 2010)“, zamjenjuju se riječima: „ (Sl. list CG", br. 25/10, 40/11 i 43/15).

Objasnenje

Amandman se predlaže radi pravno-tehničkog usaglašavanja teksta.

AMANDMAN VI

U potpoglavlju „14.6. TURISTIČKI PRIHVATNI KAPACITET CRNOGORSKOG PRIOBALNOG PODRUČJA-IZVOD IZ STUDIJE-CAMP CG“, podnaslov „Kapacitet u odnosu na turistički tip plažnog prostora“, u pasusu 1, brojevi: „45“, „46“ i „47“, brišu se.

U podnaslovu „Čvrsti otpad“, u pasusu 1, riječ „krutog“ zamjenjuje se riječju „čvrstog“.

Objasnenje

Amandman se predlaže radi tehničkog i jezičkog usaglašavanja teksta.

AMANDMAN VII

U Knjizi 2, poglavlje „UVOD U PLANSKI KONCEPT“ u pasusu 1, poglavlju „4.8. OSTALE PRIRODNE POVRŠINE“ u pasusu 2, potpoglavlju „16.1. CILJEVI, NAČELA, KRITERIJUMI, USLOVI I SMJERNICE RAZVOJA ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE“ u pasusu 23, riječi: „Sl. list CG“, br. 64/17“ zamjenjuju se riječima: „(„Sl. list CG“, br. 64/17 i 44/18)“.

Obrazloženje

Amandman se predlaže radi pravno-tehničkog usklađivanja sa novim propisima.

AMANDMAN VIII

U Knjizi 2, poglavlje „8.4. EKONOMSKI EFEKTI PREDLOŽENOG MODELA RASTA“, naslovu „Prihodi i zapošljavanje“ u pasusu 3 tačka 1 i pasusu 6 tačka 2 riječ „impakt“ zamjenjuje se riječju „uticaj“, u odgovarajućem padežu.

Obrazloženje

Amandman se predlaže radi jezičkog usaglašavanja teksta.

AMANDMAN IX

U potpoglavlju „10.1. RIBARSTVO“, pasus 3 mijenja se i glasi: „Da bi se ribarstvo razvilo u punoj funkciji, mora se obezbijediti logistička podrška na obali, što podrazumijeva uspostavljanje infrastrukture za ribarstvo na obali, odnosno uspostavljanje mjesta prvog iskrcaja, mjesta prve prodaje, mjesta za vez ribarskih brodova u lukama, mjesta za remont ribarskih brodova i tzv. ribarske kućice. Ova aktivnost će se realizovati u skladu sa Strategijom ribarstva i marikulture, uz uključivanje resornih ministarstava, lokalne samouprave, lučke uprave, JP Morsko dobro, ribarskih udruženja i svih ostalih zainteresovanih strana.“

Obrazloženje

Amandman se predlaže radi usklađivanja Predloga plana sa Strategijom ribarstva i marikulture.

AMANDMAN X

U potpoglavlju „10.2. MARIKULTURA“, naslovu „PREDUSLOVI ZA DEFINISANJE LOKACIJA“, podnaslovu „Sredinski podaci (biofizičke karakteristike)“ u pasusu 5 riječi: „(Sl. list RCG, br. 48/08)“, „(Sl. list RCG, br. 80/05 i Sl. list CG, br.27/13 i 52/16)“ i (Sl. list RCG, 27/07 i Sl. list CG, br. 32/11 i 47/11, 48/15) zamjenjuju se riječima: „(„Sl. list CG“, br. 52/16)“, „(„Sl. list RCG“, br. 80/05, „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13, 52/16)“ i „(„Sl. list RCG“, br. 27/07, „Sl. list CG“, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17, 80/17)“.

Obrazloženje

Amandman se predlaže radi pravno-tehničkog usklađivanja sa novim propisima.

AMANDMAN XI

U potpoglavlju „11.3. MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE“, naslovu „B) Veće iskorišćenje biomase drveta namijenjenog za energetske svrhe“ riječ „sječke“ briše se.

Obrazloženje

Amandman se predlaže radi jezičkog usaglašavanja teksta.

AMANDMAN XII

U potpoglavlju „11.5. SMJERNICE ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA“ u pasusu 9 riječi: „(ovo je u principu već provučeno kroz smjernice)“ brišu se.

Obrazloženje

Amandman se predlaže radi tehničke korekcije teksta.

AMANDMAN XIII

U potpoglavlju „12.3. VODNI SAOBRAĆAJ“, naslov „Luke“, podnaslov „Luke prema značaju“, pasusi 2, 3 i 4, mijenjaju se i glase:

„Tako definisan značaj luka od nacionalnog interesa zadržava se i ovim Planom i to:

- trgovačka luka Bar;

- luka nautičkog turizma – marina Bar;
- trgovačka luka Kotor;
- brodogradilišna luka Bijela;
- planom se definišu ribarske luke: Ulcinj (Rt Đeran do 40 vezova za plovila dužine do 10 m), Bar (u okviru postojeće “AD Marina Bar” i to: 20 vezova za plovila dužine od 10 do 40 m, kao i 50 vezova za plovila dužine do 10 m) i Herceg Novi (Škver, Meljine-Lazaret, Njivice, Zmijice, čiji bi kapacitet iznosio do 20 plovila dužine od 10 do 40 m, kao i 50 vezova za plovila dužine do 10 m) sa pratećom infrastrukturom za čuvanje, skladištenje, pakovanje i rukovanje ribom i drugim morskim organizmima, na kopnu u neposrednoj blizini gata na kojem plovila pristaju.

Ovim Planom se predviđa i luka u Lipcima kao izdvojeni lučki terminal Luke Kotor; Proglašene luke od lokalnog značaja su: Luka Budva, Luka Tivat – Porto Montenegro, Luka Tivat – Kalimanj, Nautičko-turistički centar Kotor, Luka Risan, Luka Zelenika i Luka Herceg Novi – gradska luka Škver, a ovim Planom se predlaže i brodogradilišna luka Bonići.“

U pasusu 6 nakon riječi „značaja“ dodaju se riječi: „ , kao i proglašenje novih.“.

Objasnenje

Amandman se predlaže radi usaglašavanja Predloga plana sa Odlukom o određivanju luka prema značaju („Sl.list CG“, br. 20/11, 41/12 i 41/14).

AMANDMAN XIV

U potpoglavlju „13.2. VODOVODI“ naslovu „TIVAT - VODOVODNI SISTEM“u pasusu 5, poslije riječi „Krašići“ na kraju rečenice, riječ „zapremine“, briše se.

Objasnenje

Amandman se predlaže radi tehničke korekcije teksta.

AMANDMAN XV

U potpoglavlju „15.1. ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJA UGLJOVODONIKA“, u pasusu 1, riječi: „(„Službeni list Crne Gore“, br 41/10,63/13)“ zamjenjuju se riječima: „(Sl. list CG", br. 41/10, 40/11, 62/13)“.

Objasnenje

Amandman se predlaže radi pravno-tehničkog usaglašavanja teksta.

AMANDMAN XVI

U potpoglavlju „16.2. SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO TEHNIČKIH USLOVA“ , naslov „TS 110/35 KV RADOVIĆI“ podnaslov „Ostali uslovi“ u tački 5 i naslov „TS 35/10KV TRI KRSTA“ podnaslov „Ostali uslovi“ u tački 10, riječi: „Agencije za zaštitu životne sredine“ zamjenjuju se riječima: „Agencije za zaštitu prirode i životne sredine“.

Objasnenje

Amandman se predlaže radi pravno-tehničkog usaglašavanja teksta.

AMANDMAN XVII

U potpoglavlju „17.5. LOKACIJE ZA RAZVOJ SOLARNE ENERGIJE - SOLARNA STRATEGIJA“ naslov „ODABIR ZONA I LOKACIJA ZA RAZVOJ FOTONAPONSKIH PROJEKATA“, podnaslov „Opšte smjernice:“ na početku drugog pasusa riječi: „Izgradnja ovih elektrana ne ugrožava prostor ni na koji način, a postavljanje solarnih elektrana na krovovima nema negativan uticaj na životnu sredinu. Plan afirmiše postavljanje solarnih panelima na postojećim objektima u Luci, ali i svim ostalim postojećim objektima na kojima je to statički i tehnički moguće, a ne utiče negativno na zaštićene kulturno-

istorijske spomenike ni njihovu zaštićenu okolinu. Elektrane je moguće izgraditi samo na postojećim krovovima, a solarni paneli ne treba da izlaze iz gabarita pojedinačnih objekata.“ zamjenjuju se riječima: „Izgradnja ovih elektrana ne ugrožava prostor ni na koji način, a postavljanje solarnih elektrana na krovovima nema negativan uticaj na životnu sredinu. Plan afirmiše postavljanje solarnih panela na postojećim objektima u Luci, ali i svim ostalim objektima na kojima je to statički i tehnički moguće, a ne utiče negativno na zaštićene kulturno-istorijske spomenike ni njihovu zaštićenu okolinu. Elektrane je moguće izgraditi na krovovima, a solarni paneli ne treba da izlaze iz gabarita pojedinačnih objekata.”

Objasnenje

Amandman se predlaže u cilju omogućavanja šire rasprostranjenosti lokacija za individualne solarne elektrane, ne ograničavajući ih samo na postojeće, već i nove objekte koji će se graditi, naravno uz sva dalja ograničenja koja plan propisuje, posebno po pitanju kulturnog nasljeđa i sl.

AMANDMAN XVIII

U potpoglavlju „20.4. SMJERNICE ZA TRETMAN PREDJELA U INSTITUCIONALNIM DOKUMENTIMA NA LOKALNOM NIVOU“, na kraju pasusa 3, riječi: „(„Službeni list CG“, broj 56/09, 34/14 i 1/15).“, zamjenjuju se riječima „(„Sl. list CG“, br. 56/09, 18/11, 40/11, 34/14, 01/15, 30/17 i 51/17).

Objasnenje

Amandman se predlaže radi pravno-tehničkog usaglašavanja teksta.

AMANDMAN XIX

U poglavlju “32. PRAVILA ZA SPRIJEČAVANJE I ZAŠTITU OD PRIRODNIH I TEHNIČKO -TEHNOLOŠKIH NESREĆA“, U PASUSU 1, RIJEČI: „(„Sl. list CG“; br. 13/07, 32/11“)“, ZAMJENJUJU SE RIJEČIMA: „(„Sl. list CG“, br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16)“.

Objasnenje

Amandman se predlaže radi pravno-tehničkog usaglašavanja teksta.

AMANDMAN XX

U poglavlju „36. PRAVILA ZA SPROVOĐENJE PLANA“, u tački 2, nakon prve rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi: „Kroz razradu na nižim nivoima će se razriješiti konflikti prepoznati u Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu“.

Objasnenje

Amandman se predlaže radi usaglašavanja sa navodima iz Strateške procjene uticaja na životnu sredinu“.

AMANDMAN XXI

U Detaljnoj razradi lokacije “MRKOVI - BIJELA STIJENA” u opštini HERCEG NOVI, naslov “Opšti uslovi za izgradnju“, u pasusu 2, tačka 7, riječi: „(„Službeni list CG“, br. 49/10, 40/11)“ zamjenjuju se riječima: „(„Sl. list CG“, br. 49/10, 40/11, 44/17)“.

Objasnenje

Amandman se predlaže radi pravno-tehničkog usaglašavanja.

AMANDMAN XXII

U naslovu “USLOVI ZA KRETANJE LICA SA POSEBNIM POTREBAMA“, riječi: („Službeni list CG“, broj 48/13).“, zamjenjuju se riječima: „(„Sl. list CG“, broj 48/13 i 44/15).“

Objasnenje

Amandman se predlaže radi pravno-tehničkog usaglašavanja.

AMANDMAN XXIII

U Detaljnoj razradi lokacije "MRKOVI - BIJELA STIJENA" u opštini HERCEG NOVI, Detaljnoj razradi lokacije „MONTROSE“, u opštini HERCEG NOVI, i Detaljnoj razradi lokacije „Maljevik“, u Opštini Bar, u poglavlju "SMJERNICE ZA SPRIJEČAVANJE I ZAŠTITU OD PRIRODNIH I TEHNIČKO - TEHNOLOŠKIH NESREĆA", pasus 12 mijenja se i glasi:

„Projektnu dokumentaciju i sve navedene objekte infra i suprastrukture projektovati u skladu sa navedenom zakonskom regulativom.

- Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG", br. 64/17, 44/18);
- Zakon o zaštiti prirode („Sl. list CG", br. 54/16);
- Zakon o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG", br. 80/05 i „Sl. list CG", br. 73/10, 40/11, 59/11, 52/16);
- Zakon o zaštiti i zdravlju na radu („Sl. list CG" br. 34/14, 44/18);
- Zakon o zaštiti kulturnih dobara („Sl. list CG" br. 49/10, 40/11 i 44/17);
- Zakon o energetici („Sl. list CG" br. 5/16, 51/17);
- Zakon o geološkim istraživanjima („Sl. list CG", br. 28/93, 27/94, 42/94, 26/07, 73/10 i 28/11);
- Zakon o zaštiti i spašavanju („Sl. list CG", br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11 i 54/16);
- Zakon o upravljanju otpadom („Sl. list CG", br. 64/11, 39/16);
- Zakon o šumama ("Sl. listu CG", br. 74/10 i 47/15);
- Zakon o integrisanom spriječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. list RCG", br. 80/05 i „Sl. list CG", br. 54/09, 40/11, 42/15, 54/16);
- Zakon o zaštiti vazduha („Sl. list CG", br. 25/10, 40/11, 43/15);
- Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. list CG", br. 28/11, 28/12, 01/14, 02/18);
- Zakon o vodama („Sl. list RCG", br. 27/07 i „Sl. list CG", br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17 i 80/17);
- Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara („Sl. list SFRJ", br. 30/91);
- Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekata povećanog rizika od požara („Sl. list SFRJ", br. 8/95);
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („Sl. list SFRJ", br. 7/84);
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija („Sl. list SFRJ", br. 24/87);
- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija („Sl. list CG", br. 9/12);
- Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti („Sl. list SFRJ", br. 20/71 i 23/71);
- Pravilnik o izgradnji stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i o uskladištenju i pretakanju goriva („Sl. list SFRJ", br. 27/71);
- Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa („Sl. list SFRJ", br. 24/71 i 26/71);
- Pravilnik o tehničkim normativima visokogradnje u seizmičkim područjima („Sl. list SFRJ", br. 52/90);
- Zakon o odbrani („Sl. list RCG", br. 47/2007 i „Sl. list CG", br. 86/09, 88/09, 25/10, 040/11, 14/12, 02/17) i podzakonska akta koja proizlaze iz ovog zakona.“

Obrazloženje

Amandman se predlaže radi pravno-tehničkog usklađivanja sa izmjenama i dopunama postojećih i novim propisima.

AMANDMAN XXIV

U Detaljnoj razradi lokacije „Prva zona Privredne zone Bar“, u opštini Bar, u poglavlju „Elektroenergetska infrastruktura“, u pasusu 4 alineja 5 riječ „potrošača“, briše se.

Objasloženje

Amandman se predlaže radi brisanja duplirane riječi.

AMANDMAN XXV

U Detaljnoj razradi lokacije „MONTROSE“, u opštini HERCEG NOVI u poglavlju „NAMJENA POVRŠINA“, u pasusu 6 i u Detaljnoj razradi lokacije „Maljevik“, u Opštini Bar, u poglavlju „PROSTORNA ORGANIZACIJA“, u pasusu 6, riječi: „(„Službeni list CG“, br. 02/18)“ zamjenjuju se riječima: „(„Sl. list CG“, br. 02/18, 04/18 i 13/18)“.

Objasloženje

Amandman se predlaže radi pravno-tehničkog usklađivanja sa novim propisima.

AMANDMAN XXVI

U Detaljnoj razradi lokacije „MONTROSE“, u opštini HERCEG NOVI, u poglavlju „USLOVI ZA HIDROTEHNIČKU INFRASTRUKTURU“, potpoglavlje „Kanalisanje otpadnih voda zahvata Montrose“, podnaslov „Varijanta 2 – Samostalno rješenje sa ispustom u otvoreno more“, riječi: „(Po Zakonu o vodama Sl. list CG 27/07)“, zamjenjuju se riječima: „(Zakon o vodama („Sl. list RCG", br. 27/07 i „Sl. list CG", br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17 i 80/17))“.

Objasloženje

Amandman se predlaže radi pravno-tehničkog usklađivanja sa novim propisima.

AMANDMAN XXVII

U Detaljnoj razradi lokacije „Maljevik“, u Opštini Bar, u poglavlju „ OPŠTI USLOVI ZA IZGRADNJU“, naslov „Uslovi za nesmetano kretanje invalidnih lica“ mijenja se i glasi: „Uslovi za nesmetano kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom“.

Objasloženje

Amandman se predlaže radi terminološkog usklađivanja sa zakonskom regulativom.

AMANDMAN XXVIII

U Detaljnoj razradi lokacije „Maljevik“, u Opštini Bar, u poglavlju „USLOVI I SMJERNICE ZA OBJEKTE PEJZAŽNOG UREĐENJA“, u naslovu „Zaštita kulturnog pejzaža/predjela“ pasus 1 koji glasi: „Zakon o zaštiti prirode (čl. 27) propisuje da se „Zaštita predjela vrši planiranjem i sprovođenjem sveobuhvatnih mjera kojima se sprječavaju neželjene promjene i degradacija prirodnih.....ili stvorenih predjela radi očuvanja značajnih obilježja i karaktera predjela, raznovrsnosti, jedinstvenosti i estetske vrijednosti....““, briše se.

Objasloženje

Amandman se predlaže radi usklađivanja sa novim Zakonom o zaštiti prirode koje ne prepoznaje obavezu sprovođenja mjera zaštite predjela.

AMANDMAN XXIX

U Detaljnoj razradi lokacije „MRKOVI - BIJELA STIJENA“ u opštini HERCEG NOVI, Detaljnoj razradi lokacije „MONTROSE“, u opštini HERCEG NOVI, i Detaljnoj razradi lokacije „Maljevik“, u Opštini Bar, naslov „OSTALI USLOVI“, u tački 2 riječi: „članom 73 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata“ zamjenjuju se riječima: „članom 71 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata“.

U tački 3 riječi: „(„Službeni list CG", br. 48/08)“ i „(„Službeni list CG", br. 51/08)“ mijenjaju se i glase: „(„Sl. list CG", br. 52/16)“ i „(„Sl. list CG", br. 54/16)“.

U tački 5 riječi: „članu 7 Zakona o zaštiti na radu („Službeni list RCG", br. 79/04)“, zamjenjuju se riječima: „članu 9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu ("Sl. list CG", br. 34/14 i 44/18)“, a riječi: „Pri izgradnji objekta/objekata potrebno je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog ministarstva shodno članu 8 Zakona o zaštiti na radu („Službeni list RCG", br. 79/04).“ , brišu se.

Obrazloženje

Amandman se predlaže radi pravno-tehničkog usklađivanja sa novim propisima. Zakon o zaštiti i zdravlju na radu ne prepoznaje obavezu izrade Elaborata.

Predstavnik predlagača prihvatio je predložene amandmane (29) koji, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postaju sastavni dio Predloga odluke.

Odbor je, sa sedam glasova „za“, odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore, sa amandmanima Odbora (29) koji su postali sastavni dio Predloga odluke.

Za izvjestioca Odbora na sjednici Skupštine određen je poslanik prof. dr Petar Ivanović.

Odbor je ovlastio Sekretarijat Odbora da prilikom pripreme za objavu, u „Službenom listu Crne Gore“, Odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore, u saradnji sa predlagačem, otkloni tehničke i gramatičke greške sa kojima se Odbor upoznao.

2. Druga tačka dnevnog reda – UTVRĐIVANJE AMANDMANA ODBORA I IZJAŠNJAVANJE NA PREDLOG ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA POSEBNE NAMJENE NACIONALNOG PARKA PROKLETIJE.

Prof. dr Petar Ivanović, predsjednik Odbora podsjeća prisutne da je Odbor na prethodnoj sjednici ukazao na potrebu korekcije pojedinih odredaba, da je sekretarijat Odbora tekst dostavio nadležnom Ministarstvu čije su se službe usaglasile sa predloženim izmjenama pa stoga predlaže da se Predlog amandmana razmotri.

Nakon obrazloženja, Odbor je jednoglasno odlučio da na Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka „Prokletije“, na osnovu člana 148 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, podnese sljedeće amandmane:

AMANDMAN I

U Knjizi 1 koja je sastavni dio Predloga odluke, u poglavlju „1. UVODNI DIO“, riječi: „zakonom o Nacionalnim parkovima (Službeni list CG, br 56/09)“, zamjenjuju se riječima: „ Zakonom o nacionalnim parkovima ("Sl. list CG", br. 28/14 i 39/16)“.

Obrazloženje

Od početka izrade planskog dokumenta do njegovog razmatranja u Skupštini Crne Gore, usvojen je novi Zakon o nacionalnim parkovima.

AMANDMAN II

U potpoglavlju „1.1.PRAVNI I PLANSKI OSNOV ZA IZRADU PLANA“, u pasusu 3, riječi: „Za područje NP "Prokletije", paralelno sa izradom Plana se radi i Strateška procjena uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG” broj 80/05 i “Službeni list CG” broj 59/11.)“, zamjenjuju se riječima: „Za područje NP "Prokletije", urađena je Strateška procjena uticaja na životnu sredinu, shodno Zakonu o strateškoj

procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 80/05 i „Sl. list Crne Gore", br. 73/10, 40/11, 59/11 i 52/16).“

Objasnenje

Amandman se predlaže radi preciziranja odredbe i nedvosmislenog tumačenja.

AMANDMAN III

U potpoglavlju „1.4.DOSADAŠNJI TOK IZRADE PLANA“, u pasusu 2, riječ: „faza“, zamjenjuje se riječima: „Analiza postojećeg stanja“.

Objasnenje

Amandman se predlaže radi usklađivanja terminologije.

AMANDMAN IV

U potpoglavlju „2.1. OPIS ZAHVATA I POLOŽAJ“, u pasusu 3, riječi: „(Sl. list CG, broj 28/14)“, zamjenjuju se riječima: „(„Sl. list CG“, broj 28/14 i 39/16)“.

Objasnenje

Od početka izrade planskog dokumenta do njegovog razmatranja u Skupštini Crne Gore, usvojen je novi Zakon o nacionalnim parkovima kao i njegova izmjena.

AMANDMAN V

U potpoglavlju „2.4.2.STUDIJA CRNOGORSKE PROKLETIJE (2002.g.) - NARUČILAC VLADA CRNE GORE“, u pasusu 1, riječi: „infra i strukture“, zamjenjuju se riječima: „infrastrukture zavisiti“.

Objasnenje

Amandman se predlaže radi pravno-tehničkog usaglašavanja teksta.

AMANDMAN VI

U potpoglavlju „2.4.4. PROGRAM RAZVOJA PLANINSKOG TURIZMA U CRNOJ GORI“, u pasusu 1, riječi: „na teritoriji“, brišu se.

Objasnenje

Amandman se predlaže radi pravno-tehničkog usaglašavanja teksta.

AMANDMAN VII

U potpoglavlju „2.7.10.1. FLORA“, podnaslov „Algoflora“, u pasusu 1, riječi: „Od njih je 78 vrsta prvi put u Crnoj Gori registrovano na ovom lokalitetu.“, brišu se.

U podnaslovu „Zaštićene vrste“, u pasusu 2, riječi: „Regionalna IUCN kategorija je ranjiva“ zamjenjuju se riječima: „Regionalno je ova vrsta ranjiva, shodno IUCN kategoriji“.

Objasnenje

Amandman se predlaže radi pravno-tehničkog usaglašavanja teksta i usaglašavanja sa međunarodnom terminologijom u oblasti zaštite prirode.

AMANDMAN VIII

U potpoglavlju „2.8.PRIRODNA BAŠTINA“, naslovu „PODRUČJE MEĐUNARODNE ZAŠTITE“, podnaslov „Emerald područje“, u pasusu 4, riječi: „Zakon o zaštiti prirode („Sl.list CG“ br. 51/08 i 62/13) definiše da Emerald područja, kao i bilo koja druga područja koja je Crna Gora identifikovala shodno međunarodnim ugovorima mogu biti djelovi ekološke mreže koja se proglašava Uredbom i koju čine i zaštićena područja na nacionalnom nivou.“, zamjenjuju se riječima: „Zakon o zaštiti prirode („Sl. list CG“ br. 54/16) definiše shodno članu 43 da se “Područje ekološke mreže proglašava u cilju zaštite i očuvanja određenih stanišnih tipova i vrsta od interesa za Crnu Goru i Evropsku uniju u skladu sa zakonom i potvrđenim međunarodnim ugovorima.”

Obrazloženje

Amandman se predlaže radi usaglašavanja teksta sa novim Zakonom o zaštiti prirode.

AMANDMAN IX

U potpoglavlju „3.3.3.TURIZAM“, podnaslovu „Privredni pokazatelji turizma u NP "Prokletije"“, u pasusu 1, riječi: „ukupni volumen turističkog biznisa koji se događa“, zamjenjuju se riječima: „obim turističkog prometa“.

Obrazloženje

Amandman se predlaže radi pravno-tehničkog usaglašavanja teksta.

AMANDMAN X

U potpoglavlju „3.5.1. HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA“, naslov „Potencijal za vodosnabdijevanje“, podnaslov „Jezera“ u pasusu 2, nakon riječi: „sjevero-istočnoj“, dodaje se riječ „strani“.

Obrazloženje

Amandman se predlaže radi pravno-tehničkog usaglašavanja teksta.

AMANDMAN XI

U potpoglavlju „5.4.7. Ciljevi prostornog razvoja“, u pasusu 7 i u Knjizi 2, potpoglavlju „2.7.2. ZAŠTIĆENA PODRUČJA“, podnaslovu „Zona zaštite III (režim održivog korišćenja)“, u pasusu 12, riječ „neautohtone“ zamjenjuje se riječju „alohtone“, u odgovarajućem padežu.

Obrazloženje

Amandman se predlaže radi usaglašavanja sa naučnom terminologijom.

AMANDMAN XII

U Knjizi 2, potpoglavlju „3.3.ŠUMARSTVO“, podnaslovu „FUNKCIJE I NAMJENA ŠUMA“, u pasusu 1, riječi: „(Sl. list CG broj 28/2014)“, zamjenjuju se riječima: („Sl. list CG“, br. 28/14 i 39/16)“.

U pasusu 2, riječi: „(„Sl.list CG“ br. 47/2015)“, zamjenjuju se riječima: „(„Sl. list CG“, br. 74/10, 040/11 i 47/15).“

Obrazloženje

Od početka izrade planskog dokumenta do njegovog razmatranja u Skupštini Crne Gore, usvojen je novi Zakon o nacionalnim parkovima. Predlogom plana nijesu navedeni osnovni i izmjenjeni Zakon o šumama.

AMANDMAN XIII

U potpoglavlju „6.1.2. KANALIZACIJA OTPADNIH VODA“, u pasusu 4, riječi: „zakonska regulativa“, brišu se.

Podnaslov „Kriterijumi za dimenzionisanje“, u pasusu 13, nakon riječi „ugostiteljskim“ dodaje se riječ „objektima“.

Obrazloženje

Amandman se predlaže radi pravno-tehničke korekcije.

AMANDMAN XIV

U poglavlju 16 “SMJERNICE ZA IZRADU DETALJNIJE PLANSKE DOKUMENTACIJE I DIREKTNO SPROVOĐENJE PLANA“, u posljednjem pasusu, riječi: „(„Službeni list CG“ broj 64/17)“, zamjenjuju se riječima: „(„Sl. list CG“, br. 64/17 i 44/18).“

Obrazloženje

Amandman se predlaže radi dodavanja broja Službenog lista kojim je izmijenjen i dopunjen Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, nakon upućivanja Predloga odluke u skupštinsku proceduru.

Predstavnik predlagača prihvatio je predložene amandmane (14) koji, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postaju sastavni dio Predloga odluke.

Odbor je, sa sedam glasova „za“ odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka „Prokletije“, sa amandmanima Odbora (14) koji su postali sastavni dio Predloga odluke.

Odbor je ovlastio Sekretarijat Odbora da prilikom pripreme za objavu, u „Službenom listu Crne Gore“, Odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka „Prokletije“, u saradnji sa predlagačem, otkloni tehničke i gramatičke greške sa kojima se Odbor upoznao.

Za izvjestioca Odbora na sjednici Skupštine određen je poslanik prof. dr Petar Ivanović.

3. Treća tačka dnevnog reda - IZJAŠNJAVANJE O PREDLOGU ZAKONA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU.

Predsjednik Odbora, prof. dr Petar Ivanović, podsjetio je prisutne da su, tokom rasprave na prethodnoj sjednici postavljena pitanja koja se odnose na značenje pojedinih izraza upotrijebljenih u Predlogu zakona, relevantnost pojedinih odredaba i zatraženo tumačenje člana 27 Predloga zakona. Upoznao je da je iz Ministarstva održivog razvoja i turizma dostavljen odgovor sa obrazloženjem putem elektronske pošte.

Odbor je, sa sedam glasova „za“, odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Za izvjestioca Odbora na sjednici Skupštine određena je poslanica mr Sanja Pavićević.

4. Četvrta tačka dnevnog reda - PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INTEGRISANOM SPRIJEČAVANJU I KONTROLI ZAGAĐIVANJA ŽIVOTNE SREDINE

Uvodno obrazloženje Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine dao je Pavle Radulović, ministar održivog razvoja i turizma, navodeći da je osnovni razlog za izmjene i dopune Zakona da podstaknu operatere, kroz češći inspeksijski nadzor i jačanje kaznene politike, da u što kraćem roku ispune potrebne uslove za pribavljanje integrisane dozvole za rad.

Odbor je, bez rasprave, sa sedam glasova „za“, odlučio da predloži Skupštini Crne Gore da usvoji Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.

Za izvjestioca Odbora na sjednici Skupštine određena je poslanica mr Sanja Pavićević.

5. Peta tačka dnevnog reda – TEKUĆA PITANJA

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo predloga i sugestija.

Predsjednik Odbora je podsjetio na predstojeći sastanak sa Grupom prijateljstva poljskog parlamenta.

Sjednica je zaključena u 11:00 časova.

SEKRETARKA ODBORA

mr Milena Kapa

PREDSJEDNIK ODBORA

prof. dr Petar Ivanović